



**Izvještaj o javnom objavlјivanju
NLB Banke AD Podgorica
31. 12. 2022. (polugodišnji)**

U skladu sa Odlukom o javnom objavlјivanju podataka o kreditnoj instituciji

Sektor kontrole upravljanja rizicima
U Podgorici, februar 2024. godine

Sadržaj

| | |
|--|----|
| 1. Uvod | 4 |
| 2. Podaci o regulatornom kapitalu | 5 |
| 2.1. Sastav regulatornog kapitala (u 000 Eur) na 31.12.2023 | 5 |
| 3. Podaci o kapitalnim zahtjevima i iznosi rizikom ponderisanih izloženosti | 7 |
| 4. Podaci o izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane | 11 |
| 5. Podaci o kontracikličnom baferu kapitala | 12 |
| 6. Podaci o izloženosti kreditnom riziku i riziku razvodnjavanja | 13 |
| 7. Podaci o primjeni standardizovanog pristupa | 20 |
| 8. Podaci o izloženosti tržišnom riziku | 21 |
| 9. Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje | 21 |
| 10. Podaci o izloženosti pozicijama sekjuritizacije | 22 |
| 11. Podaci o primjeni IRB pristupa na kreditni rizik | 22 |
| 12. Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika | 22 |
| 13. Podaci u vezi primjene internih modela za tržišni rizik | 23 |
| 14. Podaci o ključnim indikatorima | 23 |
| 14.1 Sastav regulatornog kapitala i kapitalni zahtjevi izračunati u skladu sa članom 101 Odluke o adekvatnosti kapitala (u 000 Eur) | 23 |
| 14.2 Ukupan iznos izloženosti riziku izračunat u skladu sa članom 101 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala | 23 |
| 14.3 Iznos i sastav dodatnog regulatornog kapitala koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa članom 279 stav 1 tačka 1 Zakona, ako je primjenljivo | 23 |
| 14.4 Zahtjev za kombinovani bafer koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa Zakonom | 23 |
| 14.5 Koeficijent finansijskog leveridža i mjeru ukupne izloženosti izračunatim u skladu sa članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala | 24 |
| 14.6 Podaci o koeficijentu likvidne pokrivenosti izračunatom u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje rizikom likvidnosti | 25 |

1. Uvod

Evropska regulativa na području adekvatnosti kapitala koja se temelji na načelima Bazela II, između ostalog, predviđa transparentnost poslovanja kreditnih institucija. Evropske banke dužne su objaviti određene informacije koje treba da omoguće dovoljan nivo informisanosti potencijalnim investitorima o rizicima kojima je banka izložena u svakodnevnom poslovanju.

U Crnoj Gori područje obaveznih objavljivanja uređuje Odluka o javnom objavljivanju podataka o kreditnoj instituciji (u daljem tekstu Odluka). U skladu sa tom odlukom, NLB Banka objavljuje informacije za 31.12.2023. godine.

Podatke i informacije koji su predmet javnog objavljivanja u skladu sa Odlukom, kreditna institucija je dužna da objavljuje na svojoj internet stranici.

Za NLB Banku nisu relevantna objavljivanja koja se odnose na vrste poslova koje NLB Banka trenutno ne obavlja: sekjuritizacija, kao ni objavljivanja vezana za konsolidaciju i za podatke koji su propisani nakon izmjena u regulativi koje se primjenjuju od 01.01.2022. godine.

2. Podaci o regulatornom kapitalu

Kreditna institucija je dužna da u vezi sa regulatornim kapitalom javno objavi podatke koje se odnose na potpuno usklađenje stavki redovnog osnovnog kapitala, stavki dodatnog osnovnog kapitala, stavki dopunskog kapitala, kao i prudencijalnih filtera i umanjenja koja se primjenjuju na regulatorni kapital kreditne institucije; Podaci su prezentovani u pregledu niže.

2.1. Sastav regulatornog kapitala (u 000 Eur) na 31.12.2023.

| Red. br. | OPIS POZICIJE | IZNOS |
|-------------------|---|---------------|
| 1=1.1+1.2 | REGULATORNI KAPITAL | 79,577 |
| 1.1 = 1.1.1+1.1.2 | OSNOVNI KAPITAL (Tier 1) | 77,789 |
| 1.1.1 | REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1) | 77,789 |
| 1.1.1.1 | Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital | 33,794 |
| 1.1.1.1.1 | plaćeni instrumenti kapitala | 26,648 |
| 1.1.1.1.3 | emisiona premija (premija na akcije) | 7,146 |
| 1.1.1.2 | Neraspoređena (zadržana) dobit | 36,349 |
| 1.1.1.2.1 | Neraspoređena (zadržana) dobit iz prethodnih godina | 36,349 |
| 1.1.1.2.2.1 | dobit ili gubitak koji pripadaju vlasnicima matičnog društva (poz 22 iz BU) | 26,610 |
| 1.1.1.2.2.2 | (–) iznos dobiti ostvarene u toku tekuće godine ili dobiti ostvarene na kraju tekuće godine koji ne zadovoljava uslove za priznavanje | 26,610 |
| 1.1.1.3 | Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit (ukupni ostali rezultat) - FVOCI | -1,591 |
| 1.1.1.3.2. | dobici ili gubici nastali ponovnim vrednovanjem instrumenata raspoloživih za prodaju utvrđenih u skladu sa MSFI 9 | -1,588 |
| 1.1.1.3.3. | ostali dobici ili gubici uključeni u ostalu sveobuhvatnu dobit u skladu sa MRS 1 | -3 |
| 1.1.1.4 | Ostale rezerve | 11,108 |
| 1.1.1.6 | Usklađivanja redovnog osnovnog kapitala zbog prudencijalnih filtera | -27 |
| 1.1.1.6.5 | (–) usklađivanja vrednovanja zbog zahtjeva za oprezno (prudencijalno) vrednovanje (AVA) | 27 |
| 1.1.1.6.5.1 | (–) usklađivanja vrednovanja izračnata prema jednostavnom pristupu | 27 |
| 1.1.1.8 | (–) Ostala nematerijalna imovina | 1,845 |
| 1.1.1.8.1 | (–) ostala nematerijalna imovina prije odbitka odloženih poreskih obaveza | 1,845 |
| 1.1.2 | DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1) | 0 |
| 1.2 | DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2) | 1,789 |
| 1.2.1 | Instrumenti kapitala koji se priznaju kao dopunski kapital | 1,789 |
| 1.2.1.1 | plaćeni instrumenti kapitala | 1,789 |

STRUKTURA REGULATORNOG KAPITALA

| red. br. | OPIS POZICIJE | Iznos |
|----------|---------------------------------|--------|
| 1 | REGULATORNI KAPITAL | 79,577 |
| 1.1. | OSNOVNI KAPITAL (Tier 1) | 77,789 |
| 1 | REDOVNI OSNOVNI KAPITAL (CET 1) | 77,789 |
| 2 | DODATNI OSNOVNI KAPITAL (AT1) | 0 |
| 2 | DOPUNSKI KAPITAL (Tier 2) | 1,789 |

KOEFICIJENTI ADEKVATNOSTI KAPITALA

| red. br. | OPIS POZICIJE | Iznos |
|----------|---|--------|
| 1 | Koeficijent redovnog osnovnog kapitala (CET1) - min 4,5% | 17.04% |
| 1.1. | Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala | 57,241 |
| 1.2. | Višak (+)/manjak (-) redovnog osnovnog kapitala uključujući bafer | 44,684 |
| 2. | Koeficijent osnovnog kapitala (Tier 1) - min 6% | 17.04% |
| 2.1. | Višak (+)/manjak (-) osnovnog kapitala | 50,392 |
| 2.2. | Višak (+)/manjak (-) OCR osnovnog kapitala | 25,300 |
| 3. | Koeficijent ukupnog kapitala (TCR) - min 8% | 17.43% |
| 3.1. | Višak (+)/manjak (-) ukupnog kapitala | 43,048 |
| 3.2. | Višak (+)/manjak (-) OCR ukupnog kapitala | 13,779 |

3. Podaci o kapitalnim zahtjevima i iznosi rizikom ponderisanih izloženosti

Kreditna institucija je dužna da javno objavi bilansne i vanbilansne izloženosti, iznose rizikom ponderisanih izloženosti i povezane očekivane gubitke za svaku kategoriju specijalizovanog finansiranja iz Tabele 1 člana 172 stav 7 Odluke o adekvatnosti kapitala i bilansne i vanbilansne izloženosti kao i iznose rizikom ponderisanih izloženosti za kategorije izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja utvrđene članom 174 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala.

Niže dostavljamo pregled izračuna rizikom ponderisane aktive po stanju na 31.12.2023. (u 000 Eur)

| R.br | Opis pozicije | Bruto izloženost | Veća rezerva (ispravka vrijednosti/rezervacija) | Neto izloženost | Iznos RWA nakon primjene dodatnog pondera za SME i infrastrukturne projekte |
|------|---|------------------|---|-----------------|---|
| 1. | izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama | 177,861 | 1,294 | 176,567 | 0 |
| 1.2. | izloženosti prema Vladi CG i CBCG denominovane i sa izvorima sredstava u EUR valuti (član 131 Odluke) | 95,726 | 878 | 94,848 | 0 |
| 1.4. | izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama država članica EU koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti (čl. 131 Odluke) | 66,331 | 335 | 65,996 | 0 |
| 1.5. | izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama država članica EU koje nijesu denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti (čl. 131 Odluke) | 7,078 | 35 | 7,042 | 0 |
| 1.6. | izloženosti prema ekvivalentnim trećim državama koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti (čl. 131 Odluke) | 8,726 | 45 | 8,681 | 0 |
| 1.9. | ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama | 94,652 | 878 | 93,774 | 0 |
| 2. | izloženosti prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave | 7,620 | 265 | 7,355 | 1,037 |
| 2.2. | izloženosti prema lokalnim samoupravama u Crnoj Gori | 7,620 | 265 | 7,355 | 1,037 |
| 2.6. | ukupna izloženost prema jedinicama regionalne ili lokalne samouprave | 280 | 219 | 61 | 61 |
| 3. | izloženosti prema subjektima javnog sektora | 192 | 176 | 16 | 17 |
| 3.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 205 | 205 | 0 | 0 |
| 3.7. | ostale izloženosti prema subjektima javnog sektora | 74 | 13 | 61 | 61 |
| 3.8. | ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora | 74 | 13 | 61 | 61 |
| 6. | izloženosti prema institucijama | 74,190 | 371 | 73,819 | 14,764 |
| 6.2. | izloženosti sa preostalim rokom dospijeća do 3 mjeseca ili kraće koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti | 64,753 | 324 | 64,429 | 12,886 |
| 6.3. | izloženosti koje imaju rejting priznate ECAI | 9,311 | 47 | 9,264 | 1,853 |
| 6.5. | izloženosti koje nemaju rejting priznate ECAI sa izvornim rokom dospijeća do 3 mjeseca ili kraće | 127 | 1 | 126 | 25 |
| 6.6. | ukupna izloženost prema institucijama | 74,190 | 371 | 73,819 | 14,764 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 7. | izloženosti prema privrednim društvima (corporate) | 76,135 | 1,354 | 74,781 | 44,396 |
| 7.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 8,966 | 6,271 | 2,695 | 2,695 |
| 7.2. | izloženosti prema SME (koji ne zadovoljava kriterijume za retail) | 39,601 | 1,498 | 38,102 | 29,625 |
| 7.3. | izloženosti prema ostalim privrednim društvima | 12,399 | 324 | 12,075 | 12,075 |
| 7.4. | ukupna izloženost prema privrednim društvima | 60,966 | 8,093 | 52,873 | 41,700 |
| 8. | izloženosti prema retail-u | 201,994 | 9,063 | 192,931 | 139,587 |
| 8.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 9,792 | 6,732 | 3,059 | 3,061 |
| 8.2. | izloženosti prema fizičkim licima | 177,496 | 1,885 | 175,610 | 128,653 |
| 8.3. | izloženosti prema SME | 14,707 | 445 | 14,261 | 7,872 |
| 8.4. | ukupna izloženost prema retail-u | 192,202 | 2,331 | 189,871 | 136,526 |
| 9. | izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima | 223,734 | 1,884 | 221,850 | 77,499 |
| 9.2. | izloženosti prema fizičkim licima | 203,092 | 1,345 | 201,747 | 70,484 |
| 9.3. | izloženosti prema SME | 14,220 | 390 | 13,830 | 4,820 |
| 9.4. | izloženosti prema privrednim društvima | 6,422 | 150 | 6,272 | 2,195 |
| 9.6. | ukupne izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima | 223,734 | 1,884 | 221,850 | 77,499 |
| 10. | izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima | 56,081 | 1,192 | 54,889 | 23,592 |
| 10.2. | izloženosti prema fizičkim licima | 8,441 | 101 | 8,340 | 4,156 |
| 10.3. | izloženosti prema SME | 32,948 | 785 | 32,163 | 12,493 |
| 10.4. | izloženosti prema privrednim društvima | 14,692 | 306 | 14,387 | 6,943 |
| 10.6. | ukupne izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima | 56,081 | 1,192 | 54,889 | 23,592 |
| 11. | izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza | 19,965 | 13,722 | 6,243 | 6,244 |
| 12. | visokorizične izloženosti | 24,139 | 3,184 | 20,956 | 30,812 |
| 12.3. | špekulativno finansiranje nepokretnosti | 17,067 | 653 | 16,414 | 24,621 |
| 12.3.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 812 | 335 | 477 | 0 |
| 12.4. | ostale visokorizične izloženosti | 10,266 | 2,034 | 8,233 | 12,349 |
| 12.5. | ukupne visokorizične izloženosti | 27,333 | 2,687 | 24,647 | 36,970 |
| 15. | vlasnička ulaganja | 11 | | 11 | 11 |
| 16. | ostale stavke aktive | 157,899 | 558 | 157,340 | 31,915 |
| 16.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 1,002 | 513 | 488 | 488 |
| 16.2. | ostale izloženosti prema fizičkim licima koje ne zadovoljavaju kriterijume za druge izloženosti | 1,519 | 40 | 1,480 | 922 |
| 16.4. | gotovina (novac u blagajnama i rezervi) i gotovinski ekvivalenti | 124,873 | 6 | 124,868 | 0 |
| 16.6. | materijalna aktiva (zemljišta, zgrade kreditne institucije) | 7,780 | | 7,780 | 7,780 |
| 16.7. | stečena aktiva | 2,609 | | 2,609 | 2,609 |
| 16.8. | investicione nekretnine | 198 | | 198 | 198 |
| 16.9. | ostale stavke aktive (plaćanja unaprijed, ostala potraživanja) | 20,145 | | 20,145 | 20,145 |
| 16.10. | ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive | 156,897 | 45 | 156,852 | 31,427 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| II | UKUPNE BILANSNE IZLOŽENOSTI | 988,196 | 25,626 | 962,570 | 370,059 |
| III | UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI KOJE PODLIJEŽU KREDITNOM RIZIKU | 151,246 | 2,550 | 148,697 | 28,704 |
| a. | od čega: garancije | 54,240 | 1,334 | 52,907 | 21,056 |
| b. | od čega: akreditivi | 1,384 | 15 | 1,370 | 484 |
| c. | od čega: kreditne obligacije | 95,622 | 1,201 | 94,421 | 7,165 |
| 1. | izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 1.2. | izloženosti prema Vladi CG i CBCG denominovane i sa izvorima sredstava u EUR valuti (član 131 Odluke) | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 1.9. | ukupna izloženost prema centralnim vladama i centralnim bankama | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 3. | izloženosti prema subjektima javnog sektora | 157 | 8 | 148 | 72 |
| 3.7. | ostale izloženosti prema subjektima javnog sektora | 157 | 8 | 148 | 72 |
| 3.8. | ukupna izloženost prema subjektima javnog sektora | 157 | 8 | 148 | 72 |
| 6. | izloženosti prema institucijama | 197 | 1 | 196 | 20 |
| 6.2. | izloženosti sa preostalom rokom dospjeća do 3 mjeseca ili kraće koje su denominovane i sa izvorima sredstava u njihovoj nacionalnoj valuti | 190 | 1 | 189 | 19 |
| 6.3. | izloženosti koje <u>imaju</u> rejting priznate ECAI | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 6.6. | ukupna izloženost prema institucijama | 197 | 1 | 196 | 20 |
| 7. | izloženosti prema privrednim društvima (corporate) | 55,159 | 1,041 | 54,118 | 9,364 |
| 7.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 662 | 244 | 418 | 158 |
| 7.2. | izloženosti prema SME | 28,452 | 491 | 27,961 | 4,091 |
| 7.3. | izloženosti prema ostalim privrednim društvima | 26,045 | 306 | 25,739 | 3,971 |
| 7.4. | ukupna izloženost prema privrednim društvima | 54,497 | 797 | 53,700 | 8,061 |
| 8. | izloženosti prema retail-u | 65,228 | 900 | 64,328 | 13,096 |
| 8.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 498 | 131 | 367 | 180 |
| 8.2. | izloženosti prema fizičkim licima | 19,579 | 113 | 19,467 | 6,444 |
| 8.3. | izloženosti prema SME | 45,151 | 656 | 44,494 | 4,931 |
| 8.4. | ukupna izloženost prema retail-u | 64,730 | 769 | 63,961 | 11,376 |
| 9. | izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima | 3,055 | 36 | 3,018 | 356 |
| 9.2. | izloženosti prema fizičkim licima | 1,164 | 5 | 1,160 | 203 |
| 9.3. | izloženosti prema SME | 1,890 | 31 | 1,859 | 153 |
| 9.6. | ukupne izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima | 3,055 | 36 | 3,018 | 356 |
| 10. | izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima | 11,531 | 105 | 11,426 | 1,490 |
| 10.2. | izloženosti prema fizičkim licima | 185 | 1 | 185 | 46 |
| 10.3. | izloženosti prema SME | 7,577 | 70 | 7,507 | 1,064 |
| 10.4. | izloženosti prema privrednim društvima | 3,769 | 34 | 3,735 | 380 |
| 10.6. | ukupne izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima | 11,531 | 105 | 11,426 | 1,490 |
| 11. | izloženosti sa statusom neizmirenja obaveza | 1,161 | 376 | 785 | 338 |
| 12. | visokorizične izloženosti | 15,763 | 453 | 15,310 | 6,926 |
| 12.3. | špekulativno finansiranje nepokretnosti | 9,176 | 245 | 8,931 | 6,926 |

| | | | | | |
|---------|---|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 12.3.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 15,763 | 453 | 15,310 | |
| 12.4. | ostale visokorizične izloženosti | 116 | 68 | 48 | 0 |
| 12.5. | ukupne visokorizične izloženosti | 15,763 | 453 | 15,310 | 6,926 |
| 15 | ostale stavke aktive | 131 | 5 | 126 | 66 |
| 15.1. | od čega: sa statusom neizmirenja obaveza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15.2. | ostale izloženosti prema fizičkim licima koje ne zadovoljavaju kriterijume za druge izloženosti | 117 | 4 | 113 | 53 |
| 15.4. | ostale vanbilansne stavke | 13 | 0 | 13 | 13 |
| 15.5. | ukupna izloženost prema ostalim stavkama aktive | 130 | 4 | 126 | 66 |
| IV | UKUPNE VANBILANSNE IZLOŽENOSTI | 151,246 | 2,550 | 148,697 | 28,704 |
| VI | UKUPNE IZLOŽENOSTI | 1,145,061 | 28,176 | 1,116,885 | 401,573 |

IZLOŽENOST RIZIKU PREMA VRSTAMA RIZIKA

| red. br. | OPIS POZICIJE | Iznos |
|----------|--|----------------|
| 1. | UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU | 456,617 |
| 1.1. | IZNOSI RIZIKOM PONDERISANOJ IZLOŽENOSTI KREDITNOM RIZIKU, KREDITNOM RIZIKU DRUGE UGOVORNE STRANE I SLOBODNE ISPORUKE | 401,573 |
| 1.1.1. | Standardizovani pristup | 401,573 |
| 1.4. | UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI OPERATIVNOM RIZIKU | 55,044 |
| 1.4.1. | Jednostavni pristup operativnom riziku | 55,044 |

4. Podaci o izloženosti kreditnom riziku druge ugovorne strane

Kreditna institucija je dužna da, u vezi sa izloženošću kreditnom riziku druge ugovorne strane, javno objavi podatke koje se odnose na:

- iznos kolateralna uključujući i iznos odvojenog kolateralna koji je primljen i dat prema vrsti kolateralna kao i dodatno razvrstan između kolateralna koji se koristi za transakcije derivatima i transakcije finansiranja hartija od vrijednosti
- za transakcije derivatima, vrijednosti izloženosti prije i poslije efekata ublažavanja kreditnog rizika u skladu sa metodom iz Dijela trećeg Glava II. Odjeljak 6 odsjeci 3 do 6 Odluke o adekvatnosti kapitala, nezavisno od toga koji je metod primjenljiv i povezani iznosi izloženosti riziku razvrstani prema primjenljivim metodama
- za transakcije finansiranja hartija od vrijednosti, vrijednosti izloženosti prije i poslije efekata ublažavanja kreditnog rizika u skladu sa metodom iz Dijela trećeg Glava II odjeljci 4 i 6 Odluke o adekvatnosti kapitala, nezavisno od toga koji je metod primjenjen i povezani iznosi izloženosti riziku razvrstani prema primjenljivim metodama;
- vrijednosti izloženosti poslije efekata smanjenja kreditnog rizika i povezane izloženosti riziku za kapitalni zahtjev prilagođavanja kreditnom vrednovanju, odvojeno za svaki metod, u skladu sa Dijelom trećem Glava VI Odluke o adekvatnosti kapitala;
- vrijednost izloženosti centralnim ugovornim stranama i povezane izloženosti riziku u okviru Dijela trećeg Glava II Odjeljak 6 odsjek 9 Odluke o adekvatnosti kapitala, odvojeno za kvalifikovane i nekvalifikovane centralne ugovorne strane i razvrstano prema vrstama izloženosti;

- zamišljene vrijednosti i fer vrijednost transakcija kreditnim derivatima, pri čemu se transakcije kreditnim derivatima razvrstavaju prema vrsti proizvoda, a u okviru svake vrste proizvoda transakcije kreditnim derivatima razvrstavaju se dodatno prema tome da li je kreditna zaštita kupljena ili prodata;
- procjenu parametra alfa u slučaju iz člana 320 stav 9 Odluke o adekvatnosti kapitala

U tabeli niže su predstavljeni podaci koji se odnose na kreditne rizik druge ugovorne strane, koji se odnosi na derivatna sredstva (IR swap) na 31.12.2023 (u 000 EUR):

| PRISTUP | BROJ TRANSAKCIJA | ZAMIŠLJENA (HIPOTETIČKA) VRIJEDNOST | TRENUTNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST, POZITIVNA | TROŠKOVI ZAMJENE | POTENCIJALNA BUDUĆA IZLOŽENOST | α KORIŠĆENA ZA IZRAČUNAVANJE REGULATORNOG IZNOSA IZLOŽENOSTI | IZNOS IZLOŽENOSTI PRIJE PRIMJENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA | IZNOS IZLOŽENOSTI NAKON PRIMJENE TEHNIKA UBLAŽAVANJA KREDITNOG RIZIKA | IZNOS IZLOŽENOSTI | RIZIKOM PONDERISANI IZNOS IZLOŽENOSTI | |
|--|---------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|--|--|-------------------|--|-------|
| | | | | | | | Pozicije tretirane prema standardizovanom pristupu za kreditni rizik | Pozicije tretirane prema standardizovanom pristupu za kreditni rizik | | | |
| Metoda originalne izloženosti (za derivate) | 5 | 60,000 | 2,341 | 2,341 | 1,673 | 1.40 | 5,619 | 5,619 | 5,619 | 2,809 | 2,809 |

5. Podaci o kontracicličnom baferu kapitala

Po stanju na 31.12.2023., kontraciclični bafer iznosi 0%.

6. Podaci o izloženosti kreditnom riziku i riziku razvodnjavanja

Kreditna institucija je dužna da javno objavi podatke koje se odnose na iznos i kvalitet izloženosti za kredite (kvalitetni, nekvalitetni i restrukturirani), izloženosti po osnovu dužničkih hartija od vrijednosti i vanbilansne izloženosti, uključujući akumulirano umanjenje vrijednosti, rezervacije i promjene negativnih fer vrijednosti zbog kreditnog rizika i iznosa primljenog kolateralala i finansijskih jemstava

Izloženosti po stepenu kreditnog kvaliteta (stavke bilansa)

u 000 Eur

| R. br. | Stavke aktive bilansa | Novčani kolateral | Ostali kolaterali | Klasifikacija | | | | | Ukupno |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------|--------|-------|-------------|---------|
| | | | | A | B | C | D | E | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+4+5+6+7 | |
| 1. | Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | 7,095 | 1,415,909 | 667,019 | 117,178 | 15,264 | 1,308 | 6,330 | 807,099 |
| 1.a. | krediti i potraživanja od kreditnih institucija | | | 74,189 | | | | | 74,189 |
| 1.b. | krediti i potraživanja od klijenata | 7,095 | 1,415,909 | 460,790 | 117,178 | 15,264 | 1,308 | 6,329 | 600,869 |
| 1.c. | hartije od vrijednosti | | | 127,817 | | | | | 127,817 |
| 1.d. | ostala finansijska sredstva | | | 4,223 | | | | 1 | 4,224 |
| 2. | Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 26,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,424 |
| 5. | Ukupni bruto krediti | 7,095 | 1,415,894 | 460,790 | 117,178 | 15,251 | 1,308 | 6,329 | 600,856 |
| 6. | Kamatna potraživanja | 1 | 644 | 132 | 100 | 21 | 4 | 109 | 366 |
| 7. | Vremenska razgraničenja | 16 | 3,474 | 311 | -4 | -89 | -6 | -374 | -162 |
| 8. | Ukupni iznos bruto kredita i potraživanja (1.a+1.b+2.a+2.b+3.a+3.b+4.a+4.b+6.a+6.b+7.a+7.b) | 7,112 | 1,420,027 | 534,111 | 117,274 | 15,196 | 1,306 | 6,064 | 673,951 |
| 12. | Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke | | 131 | -901 | 89 | 197 | 81 | 473 | -61 |
| 26. | Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije (14+18+22) | | | 3,466 | 3,559 | 5,587 | 971 | 6,538 | 20,121 |
| 27. | Ukupni iznos ispravki vrijednosti <u>za sve</u> pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije (15+19+23) | | | 3,509 | 2,689 | 5,847 | 482 | 5,499 | 18,026 |
| 31. | Bilansna aktiva na koju se ne izdvajaju rezerve za potencijalne gubitke | | | | | | | | 156,375 |
| 32. | UKUPNA BRUTO AKTIVA (13+31) | | | | | | | | 990,041 |
| 33. | UKUPNA NETO AKTIVA (32-27) | | | | | | | | 972,015 |

Izloženosti po stepenu kreditnog kvaliteta (stavke vanbilansa)

u 000 Eur

| R. br. | Stavke aktive vanbilansa | Novčani kolateral | Ostali kolaterali | Klasifikacija | | | | | Ukupno |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------|-------|---|---------------|-----------|
| | | | | A | B | C | D | E | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (3+4+5+6+7) | |
| 1. Izdate garancije | | 1,698 | 73,178 | 30,756 | 22,394 | 1,090 | 0 | 0 | 54,240 |
| 2. Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti) | | 277 | 27,986 | 20,890 | 1,388 | 70 | 1 | 8 | 22,357 |
| 3. Avali i akcepti mjenica | | | | | | | | | 0 |
| 4. Ostala jemstva | | | | | | | | | 0 |
| 5. Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi) | | 0 | 1,964 | 1,324 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,384 |
| 6. Ostale stavke bilansa na koje se izdvajaju rezervacije | | | | | | | | | 0 |
| 7. Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6) | | 1,975 | 103,128 | 52,970 | 23,842 | 1,160 | 1 | 8 | 77,981 |
| 8. Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stawkama | | | | 258 | 569 | 374 | 1 | 7 | 1,209 |
| 9. Rezervisanja za gubitke po vanbilansu | | | | 1,062 | 742 | 207 | 0 | 3 | 2,014 |
| 15 Vanbilans ukupno | | | | | | | | | 3,969,770 |

Restrukturirani krediti i potraživanja

u 000 Eur

| r. br. | opis pozicije | iznos restrukturiranih potraživanja | broj partija koje su restrukturirane |
|--------|--|---|---|
| 1. | krediti | 16,239 | 116 |
| 2. | ostala potraživanja | 1 | 1 |
| 3. | ukupan iznos kredita i potraživanja | 16,240 | 117 |

Bruto knjigovodstvene vrijednosti izloženosti koje su u statusu neispunjavanja obaveza i koje nijesu u tom statusu, akumulirane opšte i specifične ispravke vrijednosti za kreditni rizik, akumulirani otpisi koji se odnose na te izloženosti i neto knjigovodstvene vrijednosti i njihova distribucija prema geografskom području i vrsti djelatnosti za kredite, dužničke hartije od vrijednosti i vanbilansne izloženosti

Bruto knjigovodsvene vrijednosti bilansnih izloženosti sa pripadajućim isprvkama vrijednosti razvrstane u zavisnosti od statusa neispunjena obaveza prikazane su u tabeli ispod. Pod statusom neispunjena obaveza podrazumijevaju se nekvalitetne izloženosti klasifikovane u kategorije C, D i E.

U 000 Eur

| Stavke aktive bilansa | Kvalitetna aktiva | Nekvalitetna aktiva | Ukupno |
|---|-------------------|---------------------|---------|
| Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | 784,197 | 22,902 | 807,099 |
| krediti i potraživanja od kreditnih institucija | 74,189 | | 74,189 |
| krediti i potraživanja od klijenata | 577,968 | 22,901 | 600,869 |
| hartije od vrijednosti | 127,817 | | 127,817 |
| ostala finansijska sredstva | 4,223 | 1 | 4,224 |
| Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 26,424 | | 26,424 |
| Ukupni bruto krediti | 577,968 | 22,888 | 600,856 |
| Kamatna potraživanja | 232 | 134 | 366 |
| Vremenska razgraničenja | 307 | -469 | -162 |
| Ukupni iznos bruto kredita i potraživanja | 651,385 | 22,566 | 673,951 |
| Ostale stavke aktive na koje se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke | -812 | 751 | -61 |
| Ukupni iznos rezervacija za potencijalne gubitke za sve pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije | 12,612 | 7,509 | 20,121 |
| Ukupni iznos ispravki vrijednosti za sve pozicije aktive na koje se izdvajaju rezervacije | 12,045 | 5,981 | 18,026 |

Vanbilansne izloženosti sa pripadajućim rezervisanjima za gubitke razvrstane u zavisnosti od statusa neispunjena obaveza prikazane su u tabeli ispod

U 000 Eur

| Stavke aktive vanbilansa | Kvaliteni vanbilans | Nekvalitetni vanbilans | Ukupno |
|---|---------------------|------------------------|---------------|
| Izdate garancije | 53,150 | 1,090 | 54,240 |
| Date kreditne obligacije (odobreni, a neiskorišćeni krediti) | 22,278 | 79 | 22,357 |
| Nepokrivena kreditna pisma (akreditivi) | 1,384 | | 1,384 |
| Vanbilans na koji se izdvajaju rezervacije za potencijalne gubitke (1+2+3+4+5+6) | 76,812 | 1,169 | 77,981 |
| Rezervacije za potencijalne gubitke po vanbilansnim stavkama | 827 | 382 | 1,209 |
| Rezervisanja za gubitke po vanbilansu | 1,804 | 210 | 2,014 |

Tokom 2023. godine, Banka je na vanbilans prenijela 404 hiljada EUR nekvalitetnih potraživanja.

U tabeli ispod prikazana je distribucija *bruto kredita* prema geografskom području (u 000 Eur).

| Opština | Iznos kredita |
|---------------------|----------------|
| Andrijevica | 1,178 |
| Bar | 36,992 |
| Berane | 14,908 |
| Bijelo Polje | 32,769 |
| Budva | 40,469 |
| Cetinje | 18,281 |
| Danilovgrad | 12,069 |
| Gusinje | 21 |
| Herceg Novi | 26,776 |
| Kolašin | 4,550 |
| Kotor | 39,070 |
| Mojkovac | 3,502 |
| Nikšić | 38,536 |
| Opština Tuzi | 4,696 |
| Ostalo | 8 |
| Petnjica | 97 |
| Plav | 1,383 |
| Pljevlja | 12,362 |
| Plužine | 191 |
| Podgorica | 264,557 |
| Rožaje | 3,959 |
| Šavnik | 342 |
| Tivat | 23,032 |
| Ulcinj | 19,770 |
| Žabljak | 1,327 |
| Zeta | 24 |
| Ukupno | 600,869 |

| Regija | Iznos kredita |
|--------|---------------|
| Sjever | 76,590 |
| Centar | 338,161 |
| Jug | 186,110 |
| Ostalo | 9 |

U tabeli ispod prikazana je distribucija *bruto kredita* prema *industrijama* (u 000 Eur).

| Djelatnost | Iznos kredita |
|--|------------------|
| Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja | 4,684 |
| Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla | 51,365 |
| Ostale uslužne djelatnosti | 10,162 |
| Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 5,955 |
| Usluge pružanja smještaja i ishrane | 23,823 |
| Građevinarstvo | 21,869 |
| Prerađivačka industrija | 15,479 |
| Saobraćaj i skladištenje | 8,432 |
| Informisanje i komunikacije | 5,347 |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 2,766 |
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1,845 |
| Obrazovanje | 561 |
| Poslovanje nekretninama | 12,010 |
| Zdravstvo i socijalna zaštita | 428 |
| Snabdijevanje električnom energijom | 2,067 |
| Ostalo | 216 |
| Umjetničke,zabavne i rekreativne djelatnosti | 1,741 |
| Vađenje ruda i kamena | 3,272 |
| Drž.uprava i odbrana i obav. socijalno osiguranje | 29,900 |
| Fizička lica | 398,946 |
| Ukupno | 600,869 |

U tabeli ispod prikazana je distribucija vanbilansa prema geografskom području (u 000 Eur).

| Opština | Iznos vanbilans |
|---------------|-----------------|
| Andrijevica | 30 |
| Bar | 5,609 |
| Berane | 750 |
| Bijelo Polje | 3,490 |
| Budva | 2,706 |
| Cetinje | 1,123 |
| Danilovgrad | 1,823 |
| Herceg Novi | 2,047 |
| Kolašin | 10 |
| Kotor | 2,938 |
| Mojkovac | 308 |
| Nikšić | 4,857 |
| Opština Tuzi | 1,705 |
| Ostalo | 197 |
| Petnjica | 1 |
| Plav | 12 |
| Pljevlja | 2,143 |
| Plužine | 4 |
| Podgorica | 45,345 |
| Rožaje | 389 |
| Šavnik | 4 |
| Tivat | 1,372 |
| Ulcinj | 1,114 |
| Žabljak | 4 |
| Zeta | 1 |
| Ukupno | 77,981 |

| Opština | Iznos vanbilans |
|---------|-----------------|
| Sjever | 3,655 |
| Centar | 54,853 |
| Jug | 19,276 |
| Ostalo | 197 |

U tabeli ispod prikazana je distribucija *vanbilansa* prema *djelatnostima* (u 000 Eur).

| Industrija | Iznos vanbilans |
|--|-----------------|
| Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 281 |
| Drž.uprava i odbrana i obav. socijalno osiguranje | 2 |
| Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja | 127 |
| Građevinatstvo | 13,187 |
| Informisanje i komunikacije | 64 |
| Obrazovanje | 989 |
| Ostale uslužne djelatnosti | 1,558 |
| Ostalo | 156 |
| Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 824 |
| Poslovanje nekretninama | 55 |
| Prerađivačka industrija | 3,120 |
| Saobracaj i skladistenje | 8,118 |
| Snabdijevanje električnom energijom | 875 |
| Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 4,361 |
| Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikla | 21,840 |
| Umjetnicke,zabavne i rekreativne djelatnosti | 88 |
| Usluge pružanja smještaja i ishrane | 606 |
| Vađenje ruda i kamena | 377 |
| Zdravstvo i socijalna zastita | 68 |
| Fizička lica | 21,284 |
| Ukupno | 77,981 |

U tabeli ispod prikazana je geografska distribucija dužničkih hartija od vrijednosti (fer vrijednost u 000 EUR). U pitanju su hartije od vrijednosti čiji je izdavalac država.

| Država | Iznos |
|---------------|----------------|
| Austrija | 7,980 |
| Belgija | 7,991 |
| Holandija | 11,857 |
| EU | 18,925 |
| Finska | 7,965 |
| Francuska | 7,787 |
| Njemačka | 11,666 |
| SAD | 8,726 |
| Irska | 5,999 |
| Crna Gora | 53,465 |
| Slovačka | 4,926 |
| Slovenija | 6,943 |
| Ukupno | 154,229 |

Razvrstavanje kredita i dužničkih hartija od vrijednosti prema preostalom roku do dospijeća

Krediti i dužničke hartije od vrijednosti razvrstani prema preostalom roku do dospijeća prikazani su u tabeli ispod (u 000 EUR).

| Finansijska aktiva u bilansu stanja | 1 - 7 dana | 8 - 15 dana | 16 - 30 dana | 31 - 90 dana | 91 - 180 dana | 181 - 365 dana | 1 - 5 godina | Preko 5 godina | UKUPNO |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | 78,576 | 12,829 | 18,061 | 30,898 | 77,287 | 105,411 | 266,147 | 200,487 | 789,697 |
| potraživanja od banaka (sredstva kod banaka) | 74,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,189 |
| potraživanja od klijenata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krediti bankama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| krediti klijentima | 4,522 | 4,975 | 8,135 | 17,411 | 27,399 | 77,974 | 255,280 | 205,172 | 600,868 |
| hartije od vrijednosti | 0 | 7,991 | 7,979 | 13,964 | 50,707 | 28,180 | 18,077 | 919 | 127,817 |
| ostala finansijska sredstva | 0 | 0 | 2,833 | 0 | 0 | 1,391 | 0 | 0 | 4,224 |
| kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti | -135 | -137 | -886 | -477 | -819 | -2,134 | -7,210 | -5,604 | -17,401 |
| Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 0 | 0 | 322 | 6,943 | 4,682 | 0 | 10,699 | 4,099 | 26,745 |
| hartije od vrijednosti | | | | 6,943 | 4,682 | 0 | 10,699 | 4,099 | 26,423 |
| kamatna potraživanja, vremenska razgraničenja i ispravke vrijednosti | | | | 322 | | | | | 322 |

7. Podaci o primjeni standardizovanog pristupa

Kreditna institucija koja izračunava iznose rizikom ponderisane izloženosti u skladu sa Dijelom trećim Glava II Odjeljak 2 Odsjek 1 Odluke o adekvatnosti kapitala dužna je da za svaku kategoriju izloženosti iz člana 129 Odluke o adekvatnosti kapitala javno objavi vrijednosti izloženosti i vrijednosti izloženosti nakon ublažavanja kreditnog rizika u vezi sa svakim stepenom kreditnog kvaliteta u skladu sa Dijelom trećim Glava II Odjeljak 2 Odluke o adekvatnosti kapitala, prema kategorijama izloženosti, kao i vrijednosti izloženosti za koje je umanjen regulatorni kapital.

Ponderisanje izloženosti u procesu izračunavanja kreditnim rizikom ponderisane aktive na 31.12.2023. rađeno je u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija. Banka je koristila najstrožiji rejting utvrđen od strane međunarodno priznatih rejtinga agencija Standard & Poors, Fitch i Moody's.

Međutim, kako komitenti Banke uglavnom nemaju dodjeljene kreditne rejtinge od strane priznatih eksternih rejting agencija i izvoznih kreditnih agencija (osim u slučaju emitentata hartija od vrijednosti), Banka najčešće prilikom obračuna rizikom ponderisane aktive nije vršila ponderisanje izloženosti u skladu sa kreditnim rejtinzima (na osnovu kojih se utvrđuje stepen kreditnog kvaliteta), već je ponderisanje rađeno na osnovu ostalih kriterijuma iz Odluke o adekvatnosti kapitala banaka koja je u primjeni od 01.01.2022.

Navedeno je sastavni dio izvještaja o riziku ponderisanoj izloženosti koja je dio ovog dokumenta.

8. Podaci o izloženosti tržišnom riziku

NLB Banka AD Podgorica ne izdvaja kapitalne zahtjeve za izloženosti tržišnom riziku.

9. Podaci o izloženosti riziku kamatne stope iz pozicija kojima se ne trguje

Izračun izloženosti riziku kamatne stope koji Banka koristi u skladu sa internom metodologijom bazira se na analizi osjetljivosti ekomske vrijednosti kapitala i osjetljivosti neto kamatnih prihoda. Kamatni rizik je u procesu identifikacije i ocjenjivanja rizika takođe prepoznat kao materijalno značajan rizik zbog vrijednosti pokazatelja EVE u 2022. i 2023. godini. EVE pokazatelj kamatnog rizika je pokazatelj negativnog uticaja pretpostavljene promjene nivoa kamatnih stopa u skladu sa 6 različitih scenarija, od kojih se uzima u obzir najnepovoljniji, na ekomsku vrijednost kapitala Banke. Banka dodatno prati i pokazatelj Promjena NII (net interest income), koji pokazuje efekat na kamatne prihode u slučaju pomjeranja kamatnih stopa za 100 bp.

Izloženost riziku kamatne stope, prikazan kao gap analiza kamatonosnih pozicija aktive i pasive Banke predstavljen ispod se bazira na regulatornom izvještaju koji **ne uključuje prikaz kamatnih swap instrumenata**, koje Banka koristi (nominalna vrijednost sap-ova je 60.000 hiljada Eur) u cilju smanjivanja neto kamatnih pozicija i ublažavanja izloženosti kamatnom riziku.

| | u 000 Eur | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I OSJETLJIVA AKTIVA | 1-30 dana | 31-90 dana | 91-180 dana | 181-365 dana | preko 1 god | Ukupno |
| 1. Kamatonosni depoziti u ostalim institucijama | 21.792 | | | | | 21.792 |
| 2. Kamatonosne hartije od vrijednosti | 15.976 | 20.899 | 55.384 | 28.185 | 32.737 | 153.181 |
| 3. Krediti i ostala potraživanja | 128.855 | 29.589 | 34.564 | 84.715 | 380.945 | 658.667 |
| 4. Ostala osjetljiva aktiva | 3.884 | | | | | 3.884 |
| Ukupno | 170.507 | 50.488 | 89.948 | 112.900 | 413.682 | 837.524 |
| II OSJETLJIVA PASIVA | 1-30 dana | 31-90 dana | 91-180 dana | 181-365 dana | preko 1 god | Ukupno |
| 1. Kamatonosni depoziti | 724.443 | 8.433 | 11.790 | 26.410 | 24.764 | 795.840 |
| 2. Kamatonosne pozajmice | 924 | 1.343 | 574 | 1.154 | 18.698 | 22.693 |
| 3. Subordinisani dug i obveznice | | | | | 2.400 | 2.400 |
| 4. Ostale osjetljive obaveze | | | | | 0 | |
| Ukupno | 725.367 | 9.776 | 12.364 | 27.564 | 45.862 | 820.933 |
| III RAZLIKA (GAP) | 1-30 dana | 31-90 dana | 91-180 dana | 181-365 dana | preko 1 god | Ukupno |
| 1. IZNOS GAP - a - (I) minus (II) - Pozitivan/Negativan | -554.860 | 40.712 | 77.584 | 85.336 | 367.820 | 16.591 |
| 2. Kumulacioni Gap - Pozitivan/Negativan | -554.860 | -514.149 | -436.565 | -351.229 | 16.591 | |
| Kumulativan Gap / Ukupna aktiva | -57,08% | -52,90% | -44,91% | -36,13% | 1,71% | |

10. Podaci o izloženosti pozicijama sekjuritizacije

NLB Banka AD Podgorica ne obavlja poslove sekjuritizacije, pa ne objavljuje informacije o takvim izloženostima.

11. Podaci o primjeni IRB pristupa na kreditni rizik

Banka na datum na koji se radi izvještaj o javnom objavljivanju nije primjenjivala IRB pristup u procesu regulatorne procjene adekvatnosti kapitala na polju kreditnog rizika.

12. Podaci u vezi primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika

Kreditna institucija koja izračunava iznos rizikom ponderisanih izloženosti u skladu sa standardizovanim pristupom ili IRB pristupom, dužna je da javno objavi podatke koje se odnose na ukupnu vrijednost izloženosti koja nije pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom i ukupnu vrijednost izloženosti koja je pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom nakon primjene korektivnih faktora.

S aspekta kapitalske adekvatnosti po standardizovanom pristupu koji Banka primjenjuje, pod izloženošću koja je pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom podrazumijevamo izloženosti koje su predmet kreditne zaštite u vidu garancije država ili banaka sa dodijeljenim rejtingom od strane priznate eksterne institucije ili su adekvatno pokrivene sa stambenom ili poslovnom nepokretnošću tako da im se dodjeljuje ponder 0%, 20%, 35% ili 50%. Banka je na 31. 12. 2023. imala 281,853 hiljada eura bilansnih izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija) koje su adekvatno pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom, dok je za 272,049 hiljada eura bilansnih izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija) s aspekta kapitalske adekvatnosti procijenjeno da nisu pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom. U obračun nisu uzete pozicije novčanih sredstava i računi depozita kod centralnih banaka, izloženosti prema centralnoj vladi i centralnoj banci, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, kao ni materijalna i ostala aktiva na koju se primjenjuje ponder od 100%.

U dijelu vanbilansnih izloženosti, ocijenjeno je da su izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija i prije primjene faktora kreditne konverzije) u iznosu od 16,127 hiljada eura pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom, dok izloženosti (po odbitku ispravki vrijednosti / rezervacija i prije primjene faktora kreditne konverzije) u iznosu od 132,346 hiljada eura nisu pokrivena prihvatljivom kreditnom zaštitom.

Odgovarajući faktor konverzije i ublažavanje kreditnog rizika koje je povezano sa izloženošću i učestalost primjene tehnika ublažavanja kreditnog rizika sa efektom zamjene ili bez njega

Banka je na izvještajni datum primjenjivala faktore kreditne konverzije i tehnike ublažavanja kreditnog rizika na način propisan Odlukom o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija koja je u primjeni od 01.01.2022. Za interne potrebe Banka vrši mjesечni obračun adekvatnosti kapitala i stim u vezi primjenjuje tehnike ublažavanja kreditnog rizika, dok izvještaje o adekvatnosti kapitala prema regulatoru sačinjava i šalje kvartalno.

Za kreditnu instituciju koja izračunava iznose rizikom ponderisanih izloženosti u skladu sa standardizovanim pristupom, iznos bilansnih i vanbilansnih izloženosti prema kategorijama izloženosti prije i poslije primjene faktora konverzije kao i u vezi sa tim ublažavanja kreditnog rizika

Navedeni iznosi su u tabelarnoj formi prikazani pod tačkom 3. Podaci o kapitalnim zahtjevima i iznosi rizikom ponderisanih izloženosti.

Za kreditnu instituciju koja izračunava iznose rizikom ponderisanih izloženosti u skladu sa standardizovanim pristupom, iznos rizikom ponderisanih izloženosti i odnos tog iznosa rizikom ponderisanih izloženosti i vrijednosti izloženosti nakon primjene odgovarajućeg faktora konverzije i ublažavanja kreditnog rizika povezanog sa izloženošću.

Obračunati odnos iznosa rizikom ponderisanih izloženosti prije primjene dodatnih pondera za SME i infrastrukturne projekte i vrijednosti izloženosti nakon primjene odgovarajućeg faktora konverzije i ublažavanja kreditnog rizika povezanog sa izloženošću na 31.12.2023. iznosi 36.24%.

13. Podaci u vezi primjene internih modela za tržišni rizik

NLB Banka AD Podgorica nije primjenjivala interne modele za tržišni rizik pa ne objavljuje informacije o takvim izloženostima.

14. Podaci o ključnim indikatorima

14.1 Sastav regulatornog kapitala i kapitalni zahtjevi izračunati u skladu sa članom 101 Odluke o adekvatnosti kapitala (u 000 Eur)

Sastav regulatornog kapitala i kapitalni zahtjevi prikazani su pod tačkom 2.

14.2 Ukupan iznos izloženosti riziku izračunat u skladu sa članom 101 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala

Ukupan iznos izloženosti riziku izračunat u skladu sa članom 101 stav 3 Odluke o adekvatnosti kapitala je prikazan u dijelu podataka o kapitalnim zahtjevima i iznosima rizikom ponderisanih izloženosti (tačka 2 ovog izvještaja).

14.3 Iznos i sastav dodatnog regulatornog kapitala koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa članom 279 stav 1 tačka 1 Zakona, ako je primjenljivo

NLB Banka AD Podgorica nema obavezu primjene dodatnog regulatornog kapitala koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa članom 279 stav 1 tačka 1 Zakona.

14.4 Zahtjev za kombinovani bafer koji kreditna institucija mora da drži u skladu sa Zakonom

Kombinovani bafer u slučaju NLB Banke AD Podgorica uzima u obzir bafer za očuvanje kapitala, kontraciclični bafer i bafer za ostale sistemski važne (OSV) kreditne institucije ili bafer za strukturni sistemski rizik (u zavisnosti od toga koji je veći).

S obzirom da je NLB Banka AD Podgorica dio NLB Grupe koja je na konsolidovanom nivou prepoznata kao ostala sistemski važna (OSV) kreditna institucija i koja po tom osnovu primjenjuje bafer za OSV kreditne institucije od 1% ukupnog iznosa izloženosti riziku, iako je NLB banci AD Podgorica Rješenjem od strane CBCG dodijeljen veći bafer za OSV kreditne institucije od 2%, u skladu sa članom 163, paragraf 3 Zakona o kreditnim institucijama NLB Banka AD Podgorica primjenjuje bafer od 1% za ostale sistemski važne kreditne institucije (OSV).

Kako je bafer za očuvanje kapitala u skladu sa članom 387 Zakona o kreditnim institucijama propisan na 1,25%, te kontraciclični bafer Odlukom CBCG propisan na 0%, a bafer za strukturni sistemski rizik od 1,5% veći od bafera za ostale sistemski važne kreditne institucije od 1%, kao kombinovani bafer na 31.12.2023, Banka primjenjuje bafer od 2,75% (2,75% + 0% + 1,5%) na ukupnu izloženost riziku od 456,617 hiljada eura, što predstavlja kapitalni zahtjev od 12,557 hiljada eura.

14.5 Koeficijent finansijskog leveridža i mjeru ukupne izloženosti izračunatim u skladu sa članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala

Izvještaj o finansijskom leveridžu je regulisan članom 496 Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija i predstavlja, u odnosu na regulatorni kapital kreditne institucije, relativnu veličinu aktive, vanbilansnih obaveza i potencijalnih obaveza kreditne institucije za plaćanje ili isporuku ili pružanje kolateralra, uključujući obaveze po osnovu primljenih izvora finansiranja, preuzete obaveze, derivate ili repo ugovore, a isključujući obaveze koje je moguće izvršiti samo tokom stečaja ili likvidacije kreditne institucije.

Koeficijent finansijskog leveridža izračunava se kao odnos osnovnog kapitala kreditne institucije i ukupnog iznosa izloženosti kreditne institucije, izražen u procentima. Kreditna institucija je dužna da održava koeficijent finansijskog leveridža od minimum 3%.

U nastavku dajemo pregled pozicija izloženosti NLB Banke AD Podgorica na 31.12.2023.

u 000 Eur

| Red. br. | OPIS POZICIJE | BILANSNE IZLOŽENOSTI | | | | VANBILANSNE IZLOŽENOSTI | | | | izloženost ponderisana faktorom konverzije | | |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------|---|-----|--------|
| | | bruto izloženost | vrijednosna usklađivanja | neto izloženost | bruto izloženost | vrijednosna usklađivanja | neto izloženost | faktori konverzije | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| I | 1 izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama | 177,861 | 1,294 | 176,567 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | izloženosti prema regionalnoj ili lokalnoj samoupravi | 7,620 | 265 | 7,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | izloženosti prema subjektima javnog sektora | 74 | 13 | 61 | 157 | 8 | 148 | 5 | 0 | 143 | 0 | 72 |
| 6 | izloženosti prema institucijama | 74,190 | 371 | 73,819 | 197 | 1 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 98 |
| 7 | izloženosti prema privrednim društvima | 52,000 | 1,822 | 50,178 | 54,497 | 797 | 53,700 | 35,231 | 0 | 18,469 | 0 | 12,758 |
| 8 | izloženosti prema „retail“-u | 192,202 | 2,331 | 189,871 | 64,730 | 769 | 63,961 | 26,220 | 3,354 | 34,387 | 0 | 20,486 |
| 9 | izloženosti obezbijeđene stambenim nepokretnostima | 223,734 | 1,884 | 221,850 | 3,055 | 36 | 3,018 | 988 | 0 | 2,031 | 0 | 1,114 |
| 10 | izloženosti obezbijeđene poslovnim nepokretnostima | 56,081 | 1,192 | 54,889 | 11,531 | 105 | 11,426 | 4,052 | 14 | 7,360 | 0 | 4,088 |
| 11 | izloženosti sa statusom neispunjavanja obaveza | 18,963 | 13,108 | 5,856 | 1,160 | 295 | 865 | 108 | 6 | 751 | 0 | 388 |
| 12 | visokorizične izloženosti | 27,333 | 2,393 | 24,940 | 15,763 | 453 | 15,310 | 5,660 | 158 | 9,491 | 0 | 5,343 |
| 15 | izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja | 11 | 0 | 11 | | | 0 | | | | | 0 |
| 16 | ostale stavke | 158,127 | 558 | 157,568 | 131 | 5 | 126 | 0 | 10 | 103 | 13 | 67 |
| 17 | UKUPNO | 988,196 | 25,231 | 962,965 | 151,246 | 2,470 | 148,777 | 72,284 | 3,542 | 72,937 | 13 | 44,419 |
| II | OPIS POZICIJE | IZNOS | | | | | | | | | | |
| 1 | derivati | 5,619 | | | | | | | | | | |
| 1.3. | swopovi | 5,619 | | | | | | | | | | |
| III | UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI | 1,013,003 | | | | | | | | | | |
| IV | OSNOVNI KAPITAL | 77,789 | | | | | | | | | | |
| V | KOEFICIJENT FINANSIJSKOG LEVERIDŽA | 7,68% | | | | | | | | | | |

14.6 Podaci o koeficijentu likvidne pokrivenosti izračunatom u skladu sa propisom kojim se uređuje upravljanje rizikom likvidnosti

- Prosjek koeficijenta likvidne pokrivenosti na osnovu parametara na kraju mjeseca tokom prethodnih 12 mjeseci za svako tromjesečje relevantnog perioda objavljivanja;
- Prosjek ukupne likvidne imovine, nakon primjene relevantnih korektivnih faktora, uključenih u bafer za likvidnost, na osnovu parametara na kraju mjeseca tokom prethodnih 12 mjeseci za svako tromjesečje relevantnog perioda objavljivanja;
- Prosjeci odliva po osnovu likvidnosti, priliva i neto odliva po osnovu likvidnosti, na osnovu parametara na kraju mjeseca tokom prethodnih 12 mjeseci za svako tromjesečje relevantnog perioda objavljivanja

Obezbjedivanje optimalne likvidnosti je osnovni uslov za sigurno i efikasno poslovanje NLB Banke AD Podgorica. Banka mora potrebnu likvidnost ostvariti racionalnim upravljanjem sredstvima i obavezama u cilju održavanja odgovarajućeg razmjera između likvidne aktive i nestabilne pasive.

Niže navedeni koeficijenti predstavljaju rezultate uspješnog upravljanja rizikom likvidnosti.

| Koeficijenti | 31.1.2023 | 28.2.2023 | 31.3.2023 | Prosjek za Q1 2023 | 30.4.2023 | 31.5.2023 | 30.6.2023 | Prosjek za Q2 2023 | 31.7.2023 | 31.8.2023 | 30.9.2023 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| LCR u skladu sa regulativom CBCG | 468% | 584% | 463% | 505% | 448% | 353% | 461% | 421% | 470% | 467% | 586% |
| Bafer za likvidnost | 182,814 | 168,709 | 159,372 | 170,298 | 170,995 | 157,833 | 181,609 | 170,146 | 193,820 | 189,177 | 239,199 |
| Prilivi po osnovu likvidnosti | 84,156 | 91,216 | 82,202 | 85,858 | 83,220 | 84,494 | 145,255 | 104,323 | 163,340 | 179,141 | 137,932 |
| Odlivi po osnovu likvidnosti | 123,241 | 115,648 | 116,637 | 118,509 | 121,391 | 129,159 | 157,732 | 136,094 | 164,927 | 162,083 | 163,245 |
| Neto likvidnosni odlivi | 39,085 | 28,912 | 34,435 | 34,144 | 38,171 | 44,666 | 39,433 | 40,757 | 41,232 | 40,521 | 40,811 |

| Koeficijenti | Prosjek za Q3 2023 | 31.10.2023 | 30.11.2023 | 31.12.2023 | Prosjek za Q4 2023 |
|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| LCR u skladu sa regulativom CBCG | 508% | 586% | 575% | 366% | 509% |
| Bafer za likvidnost | 207,399 | 236,789 | 227,480 | 233,159 | 232,476 |
| Prilivi po osnovu likvidnosti | 160,137 | 133,530 | 150,574 | 94,200 | 126,101 |
| Odlivi po osnovu likvidnosti | 163,419 | 161,604 | 158,273 | 157,933 | 159,270 |
| Neto likvidnosni odlivi | 40,855 | 40,401 | 39,568 | 63,734 | 47,901 |